

САИД ОЛЛОХ

**Х а Ы а т
1931-сыл алтынны
майтап тахсар**

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН ҮОННА ҮЛЭННИТТЭР ДЕПУТАТТАРЫН ОРОИҮОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Nº 120 (5010)

1977 сүл. Алтынны 8 күнэ
Суббота

Сыната 2 жарчы

БИЙГИНИ КОММУНИЗМГА ПАРТИЯ СИРДИИР

*ССРС ВЕРХОВНАЙ СОВЕТЫН
СЭТТИС СЕССИЯТА*

Депутаттар тыл этийлэргээр
бырааттын республикалар си-
нийлэрээ кийэнник көрдөрүүнэ.
Российской Федерации, Украина,
Белоруссия, Казахстан уонна атын
союзны республикалар представи-
теллэрээ зэбэх национальностаах
Советтар дойдударын үзүүнтээр
ОСКИ ХХV съёний уураахтарын
толорор, Уллуу Октябрь 60 смыла
туулуутун достойнайдык көрсөр
ийн хайдах курдук охсуналларын
туунаан капсээтилдэр. Чуодали
Подмосковье үзүүнтэрийн «Юби-
летийн Үрдээр санга ис лейней вахтада—ударнай фини-
хи!» дизн бачыымнара хайдахтаах
ж, бэймэрийн санга Конституция-кингийн бийбулу ылбытаа белиэтэнэ.
Зарчмын түнш сүркөн хорсун бы- Сессияга улахан бодволго Совет
жмын көрдөрөн көрүстүлээр. Биир тар орууллараа үрдээннингэр, пред-
тищена эзтехээ, биниги коруюн-приятиелар үзэлэрийн, айылцаа ре-
жийтийн социалистический сурсаларын харыстааны уонна
жо жолу толору былаастаах ха- кодьүүстээхтийн туңаным, олорор
жийнлийн биймэтийнээн оссо биир- дээзни-үоту тутуу, ишилийнчилэгийн
и көрдөрээ». Табаарыс Л. И. культурный уонна олох-дъанаах
биечээ давылзатыттан ылышлы- ёттуун хааччыйны ийн кинилэр
ж или тиллар Верховный Совет эпшиэтинэстэрийн үрдэтийн туваа-

Советской дъоннор капитал доин-
дуларын үлэхиттэригээр дъиниэн
хайдах да кыаллыбат бары граж-
данской бираалтарынан кийгник
түннаналлар. Кинилэртэн ордук
дъонуннаахтара—үлээс бираап—
советской экономика былаанаах-
тык сайдытынан, дохсунуук
үүнүүтүүн хааччыйнлар. Но-
руут ханаайыстыбыти бары са-
лааларыгар урдук идээзэх кадр-
дары бэлэмшижини салгмы тун-
сарын соруга улам ордук тирнир.
Сессияга, чуолаан, кэнийки би-
риэмээвээ профессиональней-техни-
ческий уерихтээний турганик үү-



МОСКВА КРЕМЛЬ УЛАКАН ДЫБАРЫАА.

В. ЕГОРОВ улица А. СТУЖИН фотолара. ССТА Фотохрониката.

ииз иңэр бөлизтәнэ. Холобур, саабат кынаныларын күннээз Ленинградка уонна Ленинградской биләлдәрни бөлизтәт. Төребүт уобаласка кәнихи сылларга молдүйен ағарым әсрия мазасынай идәләх зәр рабочайдар баләмнән-кыллар, киниләртән үгүстәрэ идән кытарты орто үорәди ыллалар. Дой-дуга 150 тың. кәрингә уопсай уорәхтәнин оскуолалара, 6 тың-тан тахса ПТУ-лар, 4 тың-тан ордук техникумнар, сууһүнэн ВУЗ-тар Алтынны 5 күнүгәр Союз Со-настын уонна Национальностар Советтарын сарсымдарданы чу-

Советский тутул дъюннаах кылайыларыттай бинирдэстэринэн дъахтар дынгизэх тэг бираалтам-мыта буолар. Кини туңугар кыламнын, кини үзэлиир уоина оло-рор усулубуйаларын түпсармын биңиги дойдубутугар государствен-ней политиканан, социалистиче-ской общество майгытын-сигили-тий сокуонунан буоллулар. Төрүт Сокуон дъахтар айар дъөвүрун ос-се ордук дирингик арыйар кыацы бизриээ. Сессияда итини сарга олохтоох Советтар ово учреждение-ларын сетин салгым сайыннарынга, бу сымалга государство биаар средствооларын тұнанымын түпса-рыға болбомтолорун ессо күү-шындағы наадалааңа бәлдатэніз.

ылахтарыгар тың эттиазэр дең-таттар: Г. А. Алиев — Азербай-джан КП КК бастакы секретара, И. Н. Руднев — ССРС Прибору, автоматизацияция ердестеоларында салаймы системаларын өнөргөтугө министра, И. М. Семе-нов — «Новая жизнь» колхоз (Тульской уебадас) председате-ля, А. И. Шибаев — ПСБСКС председателя, П. П. Гришиявиличус— Литва КП КК бастакы секретара, Н. И. Масленников — РСФСР председатель Министрдэрии Советын Председателин солбуюааччы, РСФСР Гос-планын председателя, З. А. Ше-варднадзе — Грузия КП КК бас-такы секретара, М. Н. Андриев-ский — школа-интернат дирек-тора (Полтавской уебадас)

Сессия промышленности у. д. а. Составленный изъятъ уѣхать тѣ

„Саян Конституция—бу Советской го-
сударство алта уон сыллаах сайдытын
бүтүннүүтүн чөмчөтүллүбүт түмүгэ дижхэ
сөл. Октябрь кетөхпүт идеялара, Ленин
кэриэстэрэ ситиһиилээхтик олохко киллэ-
риллэрин Конституция чаылхайдык туо-
хулуур“.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

мат үзлэринэй социалистичекай Ава дейду модуи кызыбын хаттаргага, ССКП XXV съенин исторической уураахтарыны олоххол кыллэрөргө, коммунистической тутуу бары учаастактарыгар Улуу Октябрь 60 сыла тулоду тун санаа сицилияриин корсого бигэ быйнарынылаахтааны билбосалдар.

Алтынның бүкіншігө Кремльде ССРС таңсусыңызы да ал Верховный Советтан унаратын суюх VII сессияның үздігін салғада. Күн бастакы аңарыған Советтегі Социалистической Республикалар Союзтарының Конституциясының (Төрт Сокуның) быраймынан туңунаң баптуруған депутаттар Союз Советтерине уониша Национальностар Советтари түстүсінде мүшінхантарынан дұзулғасынан да зерттегендегі Тыл этәзчилер табағының Л. И. Брежнев барынан оттуған олохоммут, дариге не хоюнинең дақылауда умнудылғаш обедебулы хаалларбытын белгиздегендегілер. Дақылауда советтегі государстви 60 сый үститындар сайдынта улахан ере күүрдәр түмнән күүстәзхид ырытилесінде

Сайында социализм дынг иштегендеру арылымна, советской түрдүү барыммат-хөрөммөт күүчүү үйнөң кынажтара көрдөрүлүнүү лэр.

ропольской даңдыбы обкомун пасынды
ки секретара, Б. В. Петровская
— ССРС Дорубуйя харыстабынын
лыгар министре, М. Т. Амантаев
ва — Абай азатына орто оскуу
ла (Алма-Ата уобалаша) учуттүшүш
линесата, Р. Г. Гамзатов — Да
(Бүтүүчүтүн 2 стр. изр.).

(BY) YY YY YY YY

САНА ОЛОХ БИЙГИНИ КОММУНИЗМИГА ПАРТИЯ СИРДИЙР

(Бүтүүтээ. Ихим 1 стр. кер). Гестан Суройаачыларын союзун бырабалмашытын председатель, Г. Н. Смирнов — «Гидроуголь» холбооук «Юбилейной» шахта-тынчыны хайба рабочайдарын биргэдээр, Л. Г. Тынель — уз-бийтээр депутаттарын Чукотский окружкомун исполнкомун предсе-дателэ (Магаданский убалаас), А. П. Ботвин — Украина компартий тиитын Ереванской горкомун бас-гор, такы секретара, Ю. Х. Тхайцухов сыйлай даацаардахтар. Онус пяты — «Россия» колхоз председатель леткаба санаторийдарга усна сий, Я. П. Циенур — «Вийцинем» совхоз тракторист-комбайнера (Латвийской ССР) усна да атяттар.

Ческий үүргөлжилсэн төрийн болоон бэлжэтээтийлээр. Партия буолар дээр бэлжэтэнэ. Бу маас-60 смын туулусон авай ишинэ дулар, ол гынан бааран кинилэр-куорат усна тыва спирин суус мө. тэн ыймын эрэмнүүссо улахан. лүйүүнтэн тахса узбийттэрээ кыт-дэон культурний тафынмиарын Узбийттэрээ тахса дэон доробуйатын харыстааныг, дэгтигээ литература усна искус-тэллар. Советский профсоюзтар даатгын орууллаахтара чоп-ства сүнкэн орууллаахтара чоп-дээни эмээ албээрээ огороллор. Кинч-чутук суураллубут сана Конститу-цияны ылмынай сибээстэн куль-тура узбийттэрээ эпиграфинэ. Адмиралтээний эпиграфинэ

Литератор-оско ордук улаатар. Депутаттар бэйзэлэрийн этийлэгээр байжээрийн ажлын таатай узбийттэрээ тахса киби лар усна искусство узбийттэрээ иншикитин даарын норуулка дос-тойчайдын сулуусламхтара дээрээзинээрдээр.

Конституция бырайылгар, дэлгүүрдүүк политический бүтүүлаадын-
эталдар араатардар, общество оло-хатылаадын, партия тул ыкса
бор Коммунистической партия са түмсүүлээний демонстрацияан тынысы ый 6 күнүгөр тыл этги-
лайар уонна струннуур оруулаа кордерор. Араатардар пятилетка ээр депутаттар: А. Н. Чернай-
удаатан ийнхүү, эйзин тантын программатын олохко киллэрийг ССКИ Хабаровской крайкомун бас-
тас уонна ис политика ленинскай комсомол кылатын УРДҮКТҮК такы секретара, Н. А. Злобин —
принциптера, советской тутул сүнг-
саналыллар.
как социальный ситуацийро би-
гагретилийндар. Депутаттар үз-
коллективтарын представителиро сессияца Улуз Октябрь 60 смында
туулутун чыннегер социалисти-
ческий куоталдны хамынтын
Сессија улахан болромто пас-
тавничествова, ыччаты үзэ кол-
лективтарыгар иштэй болшуурос-
тарыгар уурхуунна.
Угус араатардар производствоны
жынын жана алдын проблема-

Сессияда хара буора суюх зона тылтын ханаистыбатын улары, та тутту, Бурский магнитный атомийны сыйништарыны, БАМ-ы ту тутту, Сибирь уонна Далынай Восток айналматын бағыны байылап күрдүк бөдөг масштабтах социальны-экономический программа олохко кириніз, дойду экономикатын сыйништарының кирик панораматы дәлеккетиң арылышындар. Салапсынын түспармындары ларыгар, предприятиялары реконструкциялашыны болтуруостырыгар, экономика араас салапларын үзгіннітерин үздешір уонна олорор усулу обуйаларының түспармын со- руктарыгар тохтоотулар. Тын жыны күрдүк, бөдөг масштабтах наийыстыбатын үздіннітерин пред- ставителларз эмис активайдың капеллатылар. Ол күрдүк, депутат И. М. Семенов—«Новая жизнь». колхоз председателз (Тульской области) партия аграрной полити-

басынан рабочайдар барыларым Сессия трибунатынан тыл эн-пар дойду Төрүт Соконун ыл-нараатин, народны интелиген-циянын, тыл сирин үләннәттерин пит сурыйаачылар, ученайдар жибек ахсааннаах этердәттерин ту-советской дейдуга интелигенциянан мадлар. Сессияда профессортар дьо-айманнылаахтык үләннәртігөр ула-CCPC Верховный Советын с-нуниах соруктарынан социалитети, зап кыахтар берилләләрин тоно-ситети үзгән салғаан мытар.

ССРС КОНСТИТУЦИЯТЫН БҮТЭҮНТЭЭХ ТЕКСТИН БАЛЗМНЭЭҮҮНГҮЗ РЕДАКЦИОННАЙ КОМИССИЯ МУННЬАДА

Алтынның ый 6 күнүнгөр Кремльгэ Советтеги Социалистический Республикалар Союзтарының Конституцияны (Төрттүр Секүндуун) бүтәншылдах текстинин базаимзийнинг Редакционной комиссия инициатива буолла. Муньахха Редакционной комиссии председателээ, ССКР КК Генеральний секретара, ССРС Верховный Советтын Президиумундун председатела **Д. И. Бражнев** председателээ боло.

Табаарым Л. И. Брежнев мүшіншыры ақарылғар
бүгүн ССРС Верховный Советының уочарата тұн-
сессиялығар Конституцияның бырайылған дүүгін-
шіни бүтэй дікт жәт. ССРС КК Пленумынан уочи-
ла сессияда Конституцияның бырайылған дүүгін-
шіни атмосферада байнақа діріз оғындызды-
бидердә дікт жөндеуден белгілізет. Л. И. Бреж-
нев. Сессияда тұд аныктабаарымтар Конститу-
цияның бырайылатын болу салынан өйткөндер, он-
дардың депутаттар сорөх көннеруунари уочи-
лашып, күләрділәр. Байниги комиссиялар

дээр Л. И. Брежнев, Конституция бүрэйнагыц бүтэйнэхтийн редакцийнхаах уонна киний ССР Союзтарын Верховный Советын бигэртэтийн төрслийн эхийнээрээ.

Ити көннүттән жумынханна ССКН КК Нодитбю-
ротуп чилинчигәр кандидат, ССКН КК секретара
Б. Н. Пономарев түлл этта. Енни ССРС Верхов-
ный Советыны сессияның депутаттар Конститу-
цияның бәрайынагын текстигәр килләрбит конно-
рууләрни ис хөбөннорун канисата.

Редакционной комиссии или кендерүүлэри
көрдө уонна түшнүүнүүх рекомендациялары
быльни.

(CONT'D)

У Й Г У - Б Ы И А

Алтынның 9 күнү

**БЫРААНЫНЫГЫНА
ТЫА СИРИН УЛЭННІТТЕР**

Сарсын биңиги норуонпүт Тыа
ханаайыстыбатын үзгүннөрдөн
Бүтүн Союздастын үзгүннөрдөн
жээхийн балыгын ба. Биймэл бу
бырааыныых биңиги модун
Ийз дийдүбүт Төрүт Сокуона —
санга Конституция бигэргэммийт
уюна Улув Октябрь 60 салын
туолар кэмнэригээр мыйталладла-
рынан уратылаах.

Биңиги дойдубуттар иоруот
наадыйыстын түртән үнсир
оғонуутун уонна сүйнү интиштүн
бородуксайаларынан уонна ки-
шилартэн оғонууллар промышлен-
ной табаардарынан толоруллар.
Дөң иници биңиги партиябыт
уонна правительствоыт дойдуга
тыма ханаайыстыбатын производ-
ствами улаатыннарынга уонна

совхоз үзәнит дыниро
тор С. И. Сергеев, пар-
кетара Н. С. Дмитри-
ком председателем Г. Д.
утту государства по
уении уут валовий ила-
сыллаах былазинвары по
уенина ашары төлорин, ОХМ
ховий Советын чекор
VII сессияның көрд бол-
керустулар. Оттөс Бар-

**Юбилейы көрсө үлэ рапордара
ССКП РАЙКОМУГАР,
РАЙСОВЕТ ИСПОЛКОМУГАР**

Карл Маркс аатынан совхоз рабочайдара, техническай үзэвттэрэ уонна сулууслаахтара барык брьской социалистический революция 60 салын таңында баштадаах юбилейни үзэвэ урдуук сийтийилэрээнд тиширгэ, 1977 сал эсэтийни 7 кунун көрсө үүгээ шамыгар уонна эбни сорудабы киллэрэн турал гөгжүү ба атылаанынгыга былааниарын төлөрөргө абаанызстанистибэни ылыммынтара.

Совхоз ССРС төхсүс ыңғырыыдаах Верховный Совет уочарата суюх сэйтис сессията анылдытын көрсөн ыңғыры наан 6071,5 тонна үүту ылан, 4694 тоннаны государственный анылдылан ити биэрбүт тыллын биир ыйынаан эрдәлле бутун туфунан рапортызбыч.

Социалистический куоталаныңта күттән 95 тонна оннугар 104,8 тонна чуттара юбилейдаах сылга айын государственное землеустройство обуруует айын государственное землеустройство.

ССРС саңғы Конституцията ылышлыбытын чылдаштыр
юбилейдах сылы ассо үрдүк сирийилдердэх түрүт
иннияттан сыл бутүөр дизер хаалбыйт кэмпээ валоводчын
тонна үүту мырга, 332 тоннаны государства атында
абии эбзәээтэллистиба ылышныбыт.

Е. ВАСИЛЬЕВ, совхоз директор
М. ОКОНЕШНИКОВ, партком секретарь
Л. ДЬЯКОНОВ, рабочем председатель

Райсовет III сессиятын ыңғырар туғунан

Гайсовет исполнкома үзгөнттер депутаттарын XVI жылдардың орбайунашы Советының III сессиясынын 1977 сым алтынан түгөр күнүс 2 чаастан ССКИ райкомун мунъяктынан салынтырыларга бұланылар.

Сессия королевы б

1. Саха АССР Министрлэрин Советын 1977 сныг атынад 31 кунунзэйн 333 №-дээх уураабын олохго хиллэрнийн тээвтрээс оройон совхозтарыгар сүүчтэйн ыпышлар борлуулж, урдэтнинг уонна ныстыгы тэрийнгээ советской-хөхийн тэрийн тээвтрээс сурунтара. Дакылаатчыт—райсовет исполнкомын нааймыстыбатын тухай

2. Субуруускай затыман совхозна 1977 сүйгэ уут ынтигэ ыбытыллар үз туругун туунан. Оройондны Сөхбаатарын ханаайыстыбатыгар уенна айылда харыстабыллар комиссиятын председателем таатындын управленинетин начальника Е. Н. Корнилова.

